

# SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

S T U D Y

You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexamapers.co.za](http://www.saexamapers.co.za)





# **basic education**

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS**

**SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**2023**

**TATAISO YA HO TSHWAYA**

**MATSHWAO: 100**

**Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 10.**

**KAROLO YA A: MOQOQO****Dintlha tsa tataiso tsa meqoqo****1.1 Ho aha serobe phiri e se e jele.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho re qoqela ka ho hlaka mme a ka bolela se ileng sa etsahala ha a tla elellwa taba ya ho leka ho lokisa ho se ho senyehile.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a ka qolla ketsahalo e le nngwe e ileng ya mo etsahalla;
- Mohlahlobuwa a ka bua ka kamoo sena se ileng sa mo kenya tsietsing kateng, o phonyohile jwang le hore o ithutile eng ka ketsahalo eo.
- Mohlahlobuwa a ka lekola thuto eo re e fumanang tshebedisong ya maele kapa maele a fanweng sehloohong le bophelong ka kakaretso.

**[50]****1.2 Mathata a bakwang ke ditsela tse dikotikoti.**

Mofuteng ona wa moqoqo, mohlahlobuwa o nahansisa ka mathata a bakwang ke ditsela tse dikotikoti mme a nehelane ka maikutlo a hae.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a qoqe ka kamoo ditsela tse dikotikoti di bakang mathata kateng.

**[50]****1.3 Letsatsi leo ke ileng ka bitsetswa kantorong ya mosuwehlooho ka lona!**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho re hlahosetsa ka se ileng sa etsahala ha a tla bitsetswa kantorong ya mosuwehlooho.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a ka bua ka (di)ketsahalo e lebisiseng hore a qetelle a iphumana a se a bitseditswe kantorong ya mosuwehlooho.
- A ka qoqa ka maikutlo ao a bileng le ona ka ketsahalo eo ya ho bitsetswa kantorong.

**[50]****1.4 Ho dumella banana ba immeng ho tla dikolong ke mohopolo o motle ebile o mobe.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o hlahisa mahlakore a mabedi a taba mme o a tshehetsa ka dintlha tse utlwahalang.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a ka bua ka botle jk, hore moithuti a se senyehelwe ke nako ya ho ithuta.
- A ka bua ka bobo jk, a ka kula ebe ha a fumane thuso e mo loketseng.

**[50]**

**1.5 Na ho entwa kgahlanong le Covid-19 e tlamehile hore e be setlamo kapa tjhe?**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o kgetha lehlakore la hae mme a le tshehetse ka dintlha tse utlwahalang.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Ya dumellanang le sehlooho a ka qoqa kamoo ho hlaba ente eo e leng ho itshireletsa kgahlanong le Covid-19 kateng.
- Ya hananang le sehlooho sena a ka qoqa kamoo ditokelo, tumelo le mabaka a batho ba sa entwang di lokelang ho hlomphuwa kateng.

[50]

**1.6 – Setshwantsho sa 1.6, 1.7 le sa 1.8**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme o iqapela sehlooho ka mohopolo wa sehlooho o qholotswang maikutlong a hae.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe ho latela moelelo oo mohlahlobuwa a o fumanang ka setshwantsho.

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

50

**KAROLO YA A: MOQOQO****Ditaelo ho motshwai:**

- Mohlahllobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG FEELA karolong ya A, mme a ngole ka dihlooho tse PEDI karolong ya B.
- Karolo ka nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng bakeng sa ho tshwaya tema ka nngwe.
- Mohlahllobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae.
- Ha mohlahllobuwa a **tswile lekoteng** moqoqong, etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahllobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho fell a kqatong ya pele feela boemong bo tlase.
  - Mohlahllobuwa a abelwe matshwao bakeng sa tshebediso ya puo ho fell a kqatong ya pele feela boemong bo tlase.
  - Mohlahllobuwa a abelwe matshwao bakeng sa sebopaho ho fell a kqatong ya pele feela.
  - Mohlahllobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae: Motshwai a lekole dintlha (mehopolo ya sehlooho le e e tshehetsang) ho bona kamoo e lebisang tlhahisong ya diratswana le tema yohle kateng.

**Tataiso bakeng sa ho tshwaya moqoqo:**

Sehella lentswe kapa polelo e fosahetseng mola, o be o bontshe mofuta wa phoso hodima lentswe/polelo ka ho sebedisa matshwao ana a latelang:

**ELA TLHOKO:**

- Sebedisa ruburiki ena e latelang ka nako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo.
- Matshwao a 0–50 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditlhaloso tsa phihlello.
- Lekgetheng la Dikahare, Puo le Setaele, tlhaloso e nngwe le e nngwe ya phihlello e arotswe habedi ho hlahisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.
- Lekgetha la Sebopaho lona ha le a arolwa ka bokgoni bo nang le boemo bo hodimo le bo tlase.

**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

<b>Makgetha a tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo le Setaele le Tokiso ya diphoso	15	PST =
Sebopaho	05	Seb =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	

**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – (MATSHWAO A 50) SESOTHO PUO YA LAPENG (HL) – SLKT**

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihiello e habatsehang	Phihiello e supang bokgoni	Phihiello e mahareng	Phihiello ya motheo feela	Phihiello e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b> Nehelano ya sehloho: thophiso ya metropolole dinttha, kelohoko ya baamodedi ba ditiba, maikemisetso le maemo	28-30 -nehelano e bontshang kultwiso e babatsehang ya sehloho e supang bokgoni bo ikethang -mehpolo e bontsha bochitseke, e phephetsa monahano, mme ke e sutitseng e hipophisitswe ka Isela e ikethang/babatsehang, mme e monahane ka tswhanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo	22-24 -nehelano e ralenleng hantle haholo -mehpolo e tsamaelana le sehloho ka bottalo, e a kgahlisa, mme e na le bopaki ba mehopolo e sutitseng -o hipophisitswe hantle haholo, mme o monahane ka tswhanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo	16-18 -nehelano ke e kgotsotsang ditlhokeno; -mehpolo e monahane mona le mane; -kgotsotsang le e kgodisang; -o hipophisitswe ka tsela e utwiseshang mme o monahane ka tswhanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo	10-12 -nehelano e monahane mona le mane; -mehpolo ke e serg ya boidapelo, mme e sa hlakang; -no na le bopaki bo seng bokae ba thophiso le momahano ya nehelano -ha e a hilophiswa ka tswhanelo le momahano ha e yo.	4-6 -nehelano e tswile lekoteng hotlang; -mehpolo e sa tsepamang e dubakaneng; -ha e utwihale, mme dinttha dia pletakawa; -ha e a hilophiswa ka tswhanelo le momahano ha e yo.
<b>MATSHWAO A: 30</b> Boemebo bo tlaase	25-27 -mosebetsi o tswileng matsoho leha o haellwa ke dinttha tse ikethang tsu moqogo o babatsehang; -mehpolo ke e sutitseng mme e bontsha bochitseke; -o hipophisitswe hantle haholo ka tsela e ikethang, mme o monahane ka tswhanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo	19-21 -Nehelano e radiliweng hantle; -mehpolo ke e loketseng mme ke e thahaselisang -o hipophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni, mme o monahane ka tswhanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo	13-15 -nehelano e a kgotsotsa leha e sa hiaka mona le mane -mehpolo e monahane le hogodisa ka tsela e mahareng -ho na le thophiso le momahano e itseng ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo	7-9 -nehelano boholo e tswile lekoteng -mehpolo ha e momahana ka tswhanelo, mme e a lahlisisa -nehelano e na le bopaki bo fokolang haholo ba thophiso le momahano	0-3 -botiteko ha bo yobahore abarala sehloho -mehpolo e tswile lekoteng phethahala, ha e a nepahala -nehelano ha e a tsepama sehloonthong, mme e dubakane
<b>PUO SETAELI LE TOKISO YA DIPHOSO</b> Sehalo, rejisetara, setaeli, tlotlontswi ke ts'e lokelang sepheofishusumsetso le maemo Kagtho ya maniswe Tshebediso ya puo le thwadlo, matshwao a ho bala le mopelelo	14-15 Boemebo bo tlaase	11-12 -sehalo, rejisetara, setaeli le tlotlontswi di loketsi sepho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -tshebediso ya puo e matla mme ho sebeditswe sehalo se oketseng ka nako tsohle; -boholo ba mosebetsi ha o na diphosotsa tshebediso ya puo le mopeleto; -o radiliweng hantle haholo.	8-9 -sehalo, rejisetara, setaeli le tlotlontswi di loketsi sepho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e felisa mopelelo ka tswhanelo -puo ya bonono ke e loketseng, mme e sebeditswe ka tswhanelo -sehalo se sebeditswe tlotlontswi ka tswhanelo: -o radiliweng hantle haholo.	5-6 -sehalo, rejisetara, setaeli le tlotlontswi di loketsi sepho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng ka nako tsohle; -boholo ba mosebetsi ha o na diphosotsa tshebediso ya puo le mopeleto; -o radiliweng hantle haholo.	0-3 -puo e sebeditsweng ha se e utwiseshang -sehalo, rejisetara, setaeli le tlotlontswi ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepho le maemo -puo e sebeditsweng feela ka tsela ya motheo -sehalo mmoho le mopelelo o hlahiswang ke tema ke ts'e sa lokelang -ho sebeditsweng tlotlontswi ya motheo feela
<b>MATSHWAO A: 15</b> Boemebo bo tlaase	13 -tshebediso ya puo ke e nepahetseng, mme e susumetsang sehalo sa lema -sehalo ke e se matla mme se oketseng; -ho na le diphosotsa ts'e serg kae tsu puo le tsu mopeleto; -o radiliweng hantle.	10 -tshebediso ya puo ke e kgotsotsang leha ho na le ho se tsamaelane mona le name -Ka kakareiso sehalo ke e loketseng leha puo ya bonono e le haellang	7 -tshebediso ya puo ke e kgotsotsang leha ho na le ho se tsamaelane mona le name -Ka kakareiso sehalo ke e loketseng leha puo ya bonono e le haellang	4 -puo ke ya motheo feela, mme e sebeditsweng ka tsela e haellang -popeno ya dipolelo ke e tswihang -nang molswako -tlotlontswi e haella haholo feela	0-3 -mehpolo ya bohlorwa e a haella -dipolelo le diratswana di na le diphosotseng -mogogo o ntse o hlahisa mopelelo
<b>SEBOPHEHO</b> Makgetha a lema; popeno ya dipolelo le kgodiso ya diratswana.	5 -kgodiso ya sehloho ke e babatsehang -katjoso ya mehopolo ya sehloho ke e ikethang -dipolelo le diratswana di bopilwe hantle ikethang	4 -mehpolo ke e hodisang sehloho ka tswhanelo -monahano e bopilweng ke e supang bokgoni; -dipolelo le diratswana di bopilwe hantle haholo	3 -mehpolo ke e loketseng e nodisang -sehloho ka tsela e mahareng -dipolelo le diratswana di bopilwe hantle -mogogo o ntse o hlahisa mopelelo	2 -meng ya mehopolo ke e utwihale -dipolelo le diratswana di na le diphosotseng -mogogo o ntse o hlahisa mopelelo	0-1 -mehpolo ya bohlorwa e a haella -dipolelo le diratswana tse hlahisweng ke tse fosahetseng -mogogo ha o na mopelelo o lebeletsweng
<b>MATSHWAO A: 5</b>					

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO****POTSO YA 2****2.1 LENGOLO LA SETSWALLE****Sebopheho**

- Aterese e nngwe, ya mongodi mme e ngolwa e qala hodimo bohareng ba leqephe ho tloha tsohong le letshehadi ho ya ho le letona;
- Aterese e ngolwa ka mokgwa wa boloko; ha ho ngolwe matshwao a puo, ntle le ha ho sebedisitswe aterese ya lebokoso la poso;
- Aterese ya moamohedi (ya ngollwang) ha e hlahiswe mofuteng ona wa lengolo;
- Kamora mohla ho tlolwa mola, ebe ho tla tumediso;
- Seratswana sa selelekela se lokela ho ba sekgutshwanyane;
- Mmele wa lengolo o ahwe ka diratswana tse seng kae;
- Qetelo ya lengolo ke e kgutshwane ka tlwaelo mme e phethela ditaba;
- Lengolong la setlwaedi ha ho hlokehe hore o ngole fane ya hao.

**Dikahare tse ka lebellwang:**

- Mohlahlobuwa o ngola lengolo ka sepheo sa ho leboha rakgadi wa hae ka ho mo rekela unifomo ya Kereiti ya 12.

**[25]****2.2 TSA BOPHELO BA MOFU**

Ena ke nalane eo ho yona ho ngollwang ditaba tse amanang le mofu mme di ngolwa ke e mong wa lelapa kapa eo a kopilweng ho etsa jwalo, e seng mofu.

**Matshwao a ikgethang a sebopheho sa tema ena:**

- Mabitso a mofu: mofu ke mang mme batswadi ba hae ke bomang.
- Tlhaho ya hae: letsatsi la tswalo, selemo le sebaka moo a hlahetseng teng,
- Tsa kgolo ya mofu: dithuto, mosebetsi le lenyalo;
- Tsa lefu la hae: sesosa sa lefu le letsatsi la lefu.
- Mabaloo: bao a ba siyang;
- Theneketso ya seboko.

**[25]****2.3 LENGOLO LE YANG MAKASINENG****Sebopheho**

- Diaterese di pedi;
- Aterese ya mongodi wa lengolo e ngolwa ho tloha mahareng a leqephe la lengolo ho leba ka letsohong le letona, e nto latelwa *ke letsatsi, kgwedi* le *selemo*, feela jwalo ka lengolo la setlwaedi;
- Aterese ya ya ngollwang (moamohedi) e ngolwa ka letsohong le letshehadi. Aterese ya moamohedi e etellwe pele ke maemo a tshebetso a ya ngollwang, ebe ho latela aterese ya hae ka botlalo;
- Tlaza aterese ho ngolwe tumediso (monghadi, mofumahadi kapa mofumahatsana) ka botlalo, kapa dikgutsufatso (Mong/Mof/Mofts).

- Tlaza tumediso ho ngolwa *mola wa sehlooho* – o totobatsang sepheo sa lengolo leo.
- Kamora mola wa sehlooho ho ngolwa seratswana sa selelekela seo e leng ntshetsopele ya ditaba.
- Ho feta mona; seratswana se seng le se seng ke se matlafatsang mahlakore a fapaneng a taba eo ho buuwang ka yona. Ho siuwe mola dipakeng tsa diratswana.
- Qetelo le yona ke ya puo ya semmuso, mme e ka ngolwa e le 'Ka botshepehi', 'Wa tsena', 'Ka boikokobets', jj.
- Ya ngolang lengolo o lokela ho ngola lebitso la hae ka bottlalo ka tlase.

**Dikahare tse ka lebellwang:**

Mohlalobuwa o ngola ka sepheo sa ho hlahisa ttlebo ya hae e leng ditlaleho tseo e seng tsa nnete tse ngolwang ke lesedinyana lena.

[25]

**2.4 RAPOROTO****Sebopheho****Dihloohwana tse ka sebediswang ho ngola raporoto e ka ba tse latelang:**

- Sepolesa sa moo raporoto e lebisitsweng ho sona;
- Sehlooho sa raporoto;
- Ditaba kapa dintlha tseo ho tlalehwang mabapi le tsona (banna ba bahlano ba laetseng thepa ya sekolo loring);
- Phethelo;
- Motho ya ngolang raporoto;
- Mohla le sekenetjhara/tekeno.

**Dikahare tse ka lebellwang:**

Mohlalobuwa a hlahise le ho hhalosa dintlha tsohle ka bottlalo ka seo a se boneng mabapi le ho laelwa ha thepa ya sekolo loring ke banna ba bahlano.

[25]

**2.5 INTHAVIU E NGOLWANG****Sebopheho**

- E ngolwa ka mehla e le ho puo ya mmui, empa matshwao a *di- a- bulwa di -a -kwalwa* ha a sebediswe, a ka sebediswa feela ha ho qotsitswe mantswe ao e seng a sebui;
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la kgutlopedi;
- Selelekeleng, mmotsi o nehelana ka tlhahisolededing e amanang le sepheo sa inthaviu;
- Mmeleng, mmotsi o botsa mmotsuwa dipotso tse tsamaellanang le sehlooho sa ditaba, e leng mosebeletsi wa setjhaba ya buisanang le moshanyana ya ipolaisang nyaope.

**Dikahare tse ka lebellwang:**

- Mohlahlobuwa a qale inthaviu ka tumediso mahlakoreng a mabedi;
- A hhalose maemo ao inthaviu e etsahalang tlaza ona, e leng puisano dipakeng tsa mosebeletsi wa setjhaba le moshanyana ya ipolaisang nyaope.

[25]

## 2.6 PUO EO E SENG YA SEMMUSO

**Sebopoho**

- Pulo e ka ba polelo kapa polediso ya bohlale, e tla hohela le ho qahamisa ditsebe tsa bamamedi;
- Dintlha di hlophiswe ka bokgeleke hore puo e phalle;
- Dipolelo e be tse kgutshwane, tse kenyeleditseng bonono ho natefisa puo;
- Puo e be le phallo: ho be le selelekela, mmele wa dintlha tse momahaneng le qetelo;
- Dintlha e be tsa nnete.

**Dikahare tse ka lebellwang:**

- Mohlahlobuwa o ipuela le metswalle ya hae ka seholooho sena;
- A totobatse sepheo sa ho nehelana ka puo eo, e leng ho eletsa le ho kgothalletsa metswalle ya hae ho bula kgwebo ya ho hlatswa makoloi.

**[25]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:** **50****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:** **100**

## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO

### Ditaelo ho motshwai:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka seholohoo se le SENG FEELA karolong ya A, mme a ngole ka diholohoo tse PEDI karolong ya B.
- Karolo ka nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng bakeng sa ho tshwaya tema ka nngwe.
- Mohlahlobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae.
- Ha mohlahlobuwa a **tswile lekoteng** nehelanong etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho fell a kgatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa tshebediso ya puo ho fell a kgatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa seboleho ho fell a kgatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae: Motshwai a lekole dintlha (mehopolo ya seholohoo le e e tshehetsang) ho bona kamoo e lebisang tlahisong ya diratswana le tema yohle kateng.

### Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema tsa kgokahano:

Sehella lentswe kapa polelo e fosahetseng mola, o be o bontshe mofuta wa phoso hodima lentswe/polelo ka ho sebedisa matshwao ana a latelang:

/	bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
—, +	bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
mn	bakeng sa mongolo ( <i>orthography</i> ) o fosahetseng;
mp	bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
mt	bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo a fosahetseng;
p	bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
^	bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe e silweng dipakeng tsa mantswe;
//	bakeng sa ho arola diratswana;
←	bakeng sa ha mohlahlobuwa a qadile polelo hara mola;
↑↓	bakeng sa ha mohlahlobuwa a fetolelse dintlha tsa hae a qadile ka eo a lokelang ho qetella ka yona.

### ELA HLOKO:

- Sebedisa ruburiki ena e latelang ka nako tsohle ha o lekanyetsa ditema tsa kgokahano.
- Matshwao a 0–25 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditlhaloso tsa phihlello.

### SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

Makgetha a Tekanyetsa	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Seboleho	15	DMS =
Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso	10	PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>25</b>	

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]**

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihello e babatsehang	Phihello e supang bokgoni	Phihello e mahareng	Phihello ya motheo feela	Phihello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALOLE SEBOPEHO</b> (Nehelano le mehopolole)	<b>13–15</b>  -Nehelano e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang Mehopolole matla e sutsitseng -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong amolehang -Mehopolole dikahare ke tse momahaneng, tse halositsweng ka botebo, mme dintitha di tshehetsha sehlooho -Sebopetho ke se loketseng se nang le diphosoo tse itseng -Mehopolole dikahare ke tse momahaneng -Dinthitha tsolie di tshehetsha sehlooho, mme di halositsweng ka botebo -Sebopetho ke se nepahetseng	<b>10–12</b>  -Nehelano e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong ka ho phethahala mme e a kgera -Mehopolole dikahare ha se ka mehla di momahaneng -Sehlooho se tshehetsha ke dintitha tse itseng feela tse tshehethsang sehlooho -Ka kakaretsos sebopetho ke se loketseng empa se nang le diphosoo tse mmalwa	<b>7–9</b>  -Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema -Nehelano e na le tsepamo e itseng feela sehloohong mme ho na le ho kgere ho itseng -Mehopolole dikahare di na le momahanano e amolehang -Ke dintitha tse itseng feela tse tshehethsang sebopetho se fofo feela, mme se na le bohlotsa bo bonolo	<b>4–6</b>  -Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e a tsepama sehloohong ka ho phethahala mme e a kgera -Mehopolole dikahare ha se ka mehla di momahaneng -Sehlooho se tshehetsha ke dintitha tse itseng feela -Sebopetho se fofo feela, mme se na le boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopetho se nepahetseng	<b>0–3</b>  -Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moelolo o nyotobetswa ke ho kgere ho hoholo -Mehopolole dikahare ha di na momahanano -Ke dintitha tse mmalwa haholo tse tshehethsang sehlooho -Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopetho se nepahetseng
<b>Kelohloko ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba le matshwao/makgetha a tema le maemo</b> <b>MATSHWAO A: 15</b>	<b>9–10</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka tsela e babatsehang -Tsbedediso ya puo e nepahetsese ebole e bopehile hantle -Tsbedediso ya tlotlontswe e ntle haholo diphosoo -Tsbedediso ya puo, twaelo ya tsbedediso ya puo, kgetho ya mantswe, matshwao a puo le mopeleto.	<b>7–8</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Ka kakaretsos tsbedediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopehile hantle -Tsbedediso ya tlotlontswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moelolo na diphosoo	<b>5–6</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e na le diphosoo tse itseng tsabedediso ya puo -Tsbedediso ya tlotlontswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moelolo	<b>3–4</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Tsbedediso ya puo e fosahetsese ebole e tletse diphosoo tse ngata -Tsbedediso e sang kae ya tlotlontswe -Moelolo o nyotobedswe haholo	<b>0–2</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e tletse diphosoo tse ngata -Tsbedediso e sang kae ya tlotlontswe -Moelolo o nyotobedswe
<b>PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO</b> Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo.	<b>10–12</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka tsela e babatsehang -Tsbedediso ya puo e nepahetsese ebole e bopehile hantle -Tsbedediso ya tlotlontswe e ntle haholo diphosoo	<b>7–8</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e na le diphosoo tse itseng tsabedediso ya puo -Tsbedediso ya tlotlontswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moelolo na diphosoo	<b>5–6</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e na le diphosoo tse itseng tsabedediso ya puo -Tsbedediso ya tlotlontswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moelolo	<b>3–4</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Tsbedediso ya puo e fosahetsese ebole e tletse diphosoo tse ngata -Tsbedediso e sang kae ya tlotlontswe -Moelolo o nyotobedswe	<b>0–2</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e tletse diphosoo tse ngata -Tsbedediso e sang kae ya tlotlontswe -Moelolo o nyotobedswe

Difupenweng tsa pampirir ena di se sebediswe ntle ho tumello